

God's Favourite

By Elder Karl D. Hirst
Of the Seventy

Ang Paborito sa Dios

Ni Elder Karl D. Hirst
Sa Seventy

October 2024 general conference

Being filled with God's love shields us in life's storms but also makes the happy moments happier.

Before I begin, I should tell you that two of my children have passed out whilst speaking at pulpits, and I have never felt more connected to them than in this moment. I've got more on my mind than just the trapdoor.

Our family has six children, who sometimes tease one another that they are the favourite child. Each has different reasons for being preferred. Our love for each of our children is pure and fulfilling and complete. We could not love any one of them any more than another—with each child's birth came the most beautiful expansion of our love. I most relate to my Heavenly Father's love for me through the love that I feel for my children.

As they each rehearse their claims to be the most loved child, you might have thought that our family had never had an untidy bedroom. The sense of blemishes in the relationship between parent and child is diminished with a focus on love.

At some point, perhaps because I can see that we are heading toward an inevitable family riot, I'll say something like, "OK, you have worn me down, but I am not going to announce it; you know which one of you is my favourite." My goal is that each one of the six feels victorious and all-out war is avoided—at least until next time!

Ang mapuno sa gugma sa Dios mopanalipod kanato sa mga unos sa kinabuhi apan makapahimo sa atong malipayong mga higayon nga mas malipayon.

Sa dili pa nako sugdan, kinahanglan ko kamong sultihan nga duha sa akong mga anak nakuyapan samtang namulong sa mga pulpito, ug wala pa ko sukad mibati nga mas nakasabot nila kay sa niining taknaa. Mas daghan akong gihunahuna kay sa simpling butang lang.

Ang among pamilya adunay unom ka anak nga usahay magsungogay sa usag usa nga sila ang paboritong anak. Ang kada usa adunay lainlaing mga rason nga mahimong pinili. Ang among gugma alang sa matag usa sa among mga anak putli ug makapatagbaw ug hingpit. Dili kami makahigugma ni bisan kinsa nila nga labaw pa kay sa uban—sa matag bata nga matawo moabot ang labing matahom nga pagpadako sa among gugma. Nasabtan nako og maayo ang gugma sa Langitnong Amahan alang kanako pinaagi sa gugma nga akong gibati sa akong mga anak.

Samtang ang matag usa nila mosulti sa ilang pag-angkon nga mao ang labing pinangga nga anak, tingali maghunahuna kamo nga ang among pamilya wala gayod nakasulay og samok nga higdaanan. Ang pagbati sa pagkadili hingpit sa relasyon tali sa ginikanan ug sa anak mokunhod kon tutokan ang gugma.

Sa usa ka punto, tingali tungod kay akong makita nga padulong na kami sa usa ka dili malikayang kaguliyang sa pamilya, mosulti ko og sama sa "OK, naluya nako ninyo, apan dili nako kini ipahibalo; kahibalo na kamo kon hain ninyo ang akong paborito." Ang akong tumong mao nga ang matag usa sa unom mobati nga mad-

In his Gospel, John describes himself as “the disciple whom Jesus loved,” as if that arrangement were somehow unique. I like to think that this was because John felt so completely loved by Jesus. Nephi gave me a similar sense when he wrote, “I glory in my Jesus.” Of course, the Saviour isn’t Nephi’s any more than He is John’s, and yet the personal nature of Nephi’s relationship with “his” Jesus led him to that tender description.

Isn’t it wonderful that there are times when we can feel so fully and personally noticed and loved? Nephi can call Him “his” Jesus, and so can we. Our Saviour’s love is the “highest, noblest, strongest kind of love,” and He provides until we are “filled.” Divine love never runs dry, and we are each a cherished favourite. God’s love is where, as circles on a Venn diagram, we all overlap. Whichever parts of us seem different, His love is where we find togetherness.

Is it any surprise that the greatest commandments are to love God and to love those around us? When I see people showing Christlike love for one another, it feels to me as if that love contains more than just their love; it is love that also has divinity in it. When we love one another in this way, as completely and fully as we can, heaven gets involved too.

So if someone we care about seems distant from a sense of divine love, we can follow this pattern—by doing things that bring us closer to God ourselves and then doing things that bring us closer to them—an unspoken beckoning to come to Christ.

I wish I could sit down with you and ask you what circumstances cause you to feel God’s love. Which verses of scripture, which particular acts of service? Where would you be? What music? In whose company? General conference is a rich

aogon ug ang hingpit nga gubat malikayan ... labing minos hangtod sa sunod nga higayon!

Sa iyang Ebanghelyo, gihulagway ni Juan ang iyang kaugalingon isip “ang disipulo nga hinigugma ni Jesus,” nga daw kana nga pamaagi maingon nato nga talagsaon. Gusto nakong hunahunaon nga tungod kini sa gibati ni Juan nga gipangga kaayo ni Jesus. Si Nephi mihatag kanako og susama nga pagbati sa dihang siya misulat, “Ako naghimaya sa akong Jesus.” Siyempre, ang Manlu-luwas dili lang kay kang Nephi o kang Juan, apan ang personal nga kinaiyahan sa relasyon ni Nephi ngadto sa “iyang” Jesus midasig kaniya nianang malumo nga paghulagway.

Dili ba maanindot nga adunay mga panahon nga mobati kita nga hingpit ug personal nga nabatyagan ug gipangga? Si Nephi makatawag kaniya og “iyang” Jesus, ug ingon usab kita. Ang gugma sa atong Manlu-luwas mao ang “kinatas-an, labing halangdon, labing lig-on nga matang sa gugma,” ug Siya mosangkap hangtod nga kita “mapuno.” Ang balaan nga gugma dili gayod maughan, ug ang matag usa kanato paborito nga pinalangga. Ang gugma sa Dios mao ang dapit diin, isip mga lingin sa Venn diagram, kitang tanan nagsapaw. Bisan asa nga parte kanato daw managlahi, ang Iyang gugma mao ang dapit diin kita makakaplag og panaghiusa.

Ikahibulong ba nga ang labing dako nga mga sugo mao ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma niadtong naglibot kanato? Kon ako makakita og mga tawo nga nagpakita og Kristohanong gugma alang sa usag usa, kini mopabati kanako nga daw kana nga gugma naglangkob og labaw pa kay sailanggugma; kini mao ang gugma nga adunay kabalaan usab niini. Kon kita maghigugmaay sa usag usa niining paagiha, ingon kahingpit ug kutob sa atong mahimo, ang langit moapil usab.

Busa kon kita nagpakabana sa usa ka tawo nga ingon og layo gikan sa pagbati sa balaanong gugma, mahimo natong sundon kini nga sumbanan—pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga nakapasuod kanato mismo ngadto sa Dios ug dayon buhaton ang mga butang nga makapasuod nato ngadto kaniya—usa ka hilom nga panawagan sa pagduol ngadto ni Kristo.

Unta makatupad ko ninyo sa paglingkod ug makapangutana ninyo kon unsa nga mga kahimtang ang makapabati ninyo sa gugma sa Dios. Hain nga mga bersikulo sa kasulatan, hain nga partikular nga mga buhat sa pagserbisyo?

place to learn about connecting with heaven's love.

But perhaps you feel a long way from the love of God. Maybe there is a chorus of voices of discouragement and darkness that weighs into your thoughts, messages telling you that you are too wounded and confused, too weak and overlooked, too different or disoriented to warrant heavenly love in any real way. If you hear those ideas, then please hear this: those voices are just wrong. We can confidently disregard brokenness in any way disqualifying us from heavenly love—every time we sing the hymn that reminds us that our beloved and flawless Saviour chose to be “bruised, broken, [and] torn for us,” every time we take broken bread. Surely Jesus removes all shame from the broken. Through His brokenness, He became perfect, and He can make us perfect in spite of our brokenness. Broken, lonely, torn, and bruised He was—and we may feel we are—but separated from the love of God we are not. “Broken people, perfect love,” as the song goes.

You might know something secret about yourself that makes you feel unlovable. However right you might be about what you know about yourself, you are wrong to think that you have put yourself beyond the reach of God's love. We are sometimes cruel and impatient toward ourselves in ways that we could never imagine being toward anyone else. There is much for us to do in this life, but self-loathing and shameful self-condemnation are not on that list. However misshapen we might feel we are, His arms are not shortened. No. They are always long enough to “[reach our] reaching” and embrace each one of us.

When we don't feel the warmth of divine love, it hasn't gone away. God's own words are that “the mountains shall depart, and the hills

Asa nga lugar? Unsa nga musika? Kang kinsa nga kauban? Ang kinatibuk-ang komperensiya mao ang usa ka buhong nga dapit sa pagkat-on mahitungod sa pagkonektar sa gugma sa langit.

Tingali mibati ka nga nalayo gikan sa gugma sa Dios. Tingali adunay usa ka mga tingog sa pagkawala sa kadasig ug kangitngit nga nag-pabug-at diha sa inyong mga hunahuna, mga mensahe nga nagsulti kaninyo nga kamo tumang nasamaraan ug nalibog, hilabihan ka huyang ug wala matagad, lahi ra kaayo o wala masaari og langitnong gugma sa tinuod nga paagi. Kon kamo makadungog niana nga mga ideya, nan palihog dungga kini: kana nga mga impluwensiya sayop gayod. Kita mahimong masaligon nga mabaliwala sa kagulangan nga sa bisan unsang paagi dili mopasalang kanato gikan sa langitnong gugma—sa matag higayon nga kita mokanta sa himno nga mopahinumdom kanato nga ang atong pinalangga ug walay sayop nga Manluluwas mipili nga “kasakit mo didto,” sa matag higayon nga kita mokaon sa gipikas-pikas nga pan. Seguradong gikuha ni Jesus ang tanang kaulawan gikan sa mga naguba. Pinaagi sa Iyang pagkaguba, Siya nahimong hingpit, ug Siya makahimo kanato nga hingpit bisan pa sa atong pagkaguba. Naguol, nag-inusara, nasamdan, ug nabun-og Siya—ug kita mobati nga mao usab—apan gihimulag ba gikan sa gugma sa Dios, kita wala gihimulag. “Naguol nga katawhan; hingpit nga gugma,” sumala pa sa kanta.

Tingali inyong mahibaloan ang butang nga sekreto mahitungod sa inyong kaugalingon nga makapahimo kaninyo nga mobati nga dili mahimong higugmaon. Bisan unsa ka pa ka ensakto sa imong nahibaloan mahitungod sa imong kaugalingon, nasayop ka sa paghunahuna nga imong nabutang ang imong kaugalingon nga lapas na sa maabot sa gugma sa Dios. Kita usahay pintas ug walay pailob sa atong mga kaugalingon sa mga paagi nga dili nato mahunahunaan nga atong mabuhay sa uban. Adunay daghan nga angay natong buhaton niining kinabuhia, apan ang pagpasakit ug pagpakaulaw sa kaugalingon nga paghimaraot wala sa lista sa angayng buhaton. Bisan unsa pa ka alaot angatonggibati sa atong kaugalingon, ang Iyang mga bukton wala magkulang. Wala. Kini sa kanunay paigo ra “[kita] agakon” ug mohangop sa matag usa kanato.

Kon kita dili makabati sa kainit sa balaan nga gugma, wala kini mawala. Ang kaugalingon nga mga pulong sa Dios mao nga “mangatumpag ang

be removed; but [His] kindness shall not depart from [us].” So, just to be clear, the idea that God has stopped loving should be so far down the list of possible explanations in life that we don’t get to it until after the mountains have left and the hills are gone!

I really enjoy this symbolism of mountains being evidence of the certainty of God’s love. That powerful symbolism weaves into accounts of those who go to the mountains to receive revelation and Isaiah’s description of “the mountain of the Lord’s house” being “established in the top of the mountains.” The house of the Lord is the home of our most precious covenants and a place for us all to retreat and sink deeply into the evidence of our Father’s love for us. I have also enjoyed the comfort that comes to my soul when I wrap myself more tightly in my baptismal covenant and find someone who is mourning a loss or grieving a disappointment and I try to help them hold and process their feelings. Are these ways that we can become more immersed in the precious covenantal love he shed?

So if God’s love does not leave us, why don’t we always feel it? Just to manage your expectations: I don’t know. But being loved is definitely not the same as feeling loved, and I have a few thoughts that might help you as you pursue your answers to that question.

Perhaps you are wrestling with grief, depression, betrayal, loneliness, disappointment, or other powerful intrusion into your ability to feel God’s love for you. If so, these things can dull or suspend our ability to feel as we might otherwise feel. For a season at least, perhaps you will not be able to feel His love, and knowledge will have to suffice. But I wonder if you could experiment—patiently—with different ways of expressing and receiving divine love. Can you take a step back from whatever is in front of you and maybe another step and another, until you see a wider landscape, wider and wider still if necessary, until you are literally “thinking celestial” because you are looking at the stars and remembering worlds

kabukiran ingon man ang kabungtoran, apan ang gugma [Niya] [kaninyo] dili gayod molubad.” Busa, sa pagklaro lang, ang ideya nga ang Dios mihunong sa paghigugma kinahanglan nga layo kaayo sa lista sa posible nga mga pagpasabot sa kinabuhi nga kini dili mahitabo kanato hangtod ang mga bukid mobiya ug ang mga bungtod mawala!

Ako sa pagkatinuod nahimuot niining simbolismo sa mga bukid nga ebidensiya sa kasegurohan sa gugma sa Dios. Kana nga gamhanan nga simbolismo naglangkob ngadto sa mga asoy niadtong miadto sa mga bukid aron makadawat og pagpadayagug sa paghulagway ni Isaias sa “ang bukid diin nahimutang ang Templo” ingon nga “molabaw kini sa kabungtoran.” Ang balay sa Ginoo mao ang panimalay sa atong labing bililhon nga mga pakigsaad ug usa ka dapit alang kanatong tanan aron makapalayo sa mga kahasolug tugkaron ang ebidensiya sa gugma sa atong Amahan alang kanato. Akoa usab nga natagam-tam ang kahupayan nga moabot sa akong kalag kon motahod sa akong pakigsaad sa bunyag ug mangita og tawo nga nagbangotan tungod sa pagkanamatyan o nasagmuyo ug ako mosulay sa pagtabang kaniya sa pag-atubang ug paglatas sa iyang mga pagbati. Kini ba nga mga paagi nga kita mahimong mas malubog diha sa masaaron nga gugma gitawag ogsahesed?

Busa kon ang gugma sa Dios dili mobiya kanato, nganong dili man nato kini kanunayng mabati? Para lang madumala ang inyong mga gilaoman: Wala ko kahibalo. Apan ang gihigugma dili gayod sama sa pagbatinga gihigugma, ug ako adunay pipila ka mga hunahuna nga mahimong makatabang kaninyo samtang kamo magpadayon sa inyong mga tubag niana nga pangutana.

Tingali nakigbisog ka sa kasubo, depresyon, pagbudhi, pag-inusara, kasagmuyo, o uban pang gamhanang pagbalda sa imong abilidad sa pagbati sa gugma sa Dios alang kanimo. Kon mao, kini nga mga butang makadaot o makapahunong sa atong abilidad sa pagbati sa angay natong bation. Sa mubong panahon, tingali dili ninyomabatiang Iyang gugma, ug ang kahibalo igo na. Apan naghunahuna ko kon mahimo ba ninyong eksperimentohan—nga mapailobon—sa lain-laing mga paagi ang pagpahayag ug pagdawat sa balaanong gugma. Makahimo ba kamo nga modistansiya gikan sa unsay inyong giatubang ug tingali mosibog pa hangtod nga inyong makita ang mas dakong hulagway, mas halapad pa kon

without number and through them their Creator?

Birdsong, feeling the sun or a breeze or rain on my skin, and times when nature puts my senses in awe of God—each has had a part in providing me with heavenly connection. Perhaps the comfort of faithful friends will help. Maybe music? Or serving? Have you kept a record or journal of times when your connection with God was clearer to you? Perhaps you could invite those you trust to share their sources of divine connection with you as you search for relief and understanding.

I wonder, if Jesus were to choose a place where you and He could meet, a private place where you would be able to have a singular focus on Him, might He choose your unique place of personal suffering, the place of your deepest need, where no one else can go? Somewhere you feel so lonely that you must truly be all alone but you aren't quite, a place to which perhaps only He has travelled but actually has already prepared to meet you there when you arrive? If you are waiting for Him to come, might He already be there and within reach?

If you do feel filled with love in this season of your life, please try and hold on to it as effectively as a sieve holds water. Splash it everywhere you go. One of the miracles of the divine economy is that when we try to share Jesus's love, we find ourselves being filled up in a variation of the principle that "whosoever will lose his life for my sake shall find it."

Being filled with God's love shields us in life's storms but also makes the happy moments happier—our joyful days, when there is sunshine in the sky, are made even brighter by the sunshine in our souls.

Let's become "rooted and grounded" in our Jesus and in His love. Let's look for and treasure

gikinahanglan hangtod nga kamo tinud-anay nga "maghunahuna og celestial" tungod kay kamo nagtan-aw sa mga bitoon ug nahinumdom sa mga kalibotan nga dili maihap ug pinaagi niini mahinumdoman ang ilang Tiglalang?

Ang mga awit sa langgam, pagbati sa adlaw o sa hoyuhoy sa hangin o sa uwan sa akong mga panit, ug sa mga panahon nga ang kinaiyahan mopabati kanako sa pagdayeg sa Dios—matag usa adunay bahin sa paghatag kanako og langitnong koneksiyon. Tingali ang paghupay sa matinud-anon nga mga higala makatabang. Tingali ang musika? O ang pagserbisyo? Naghi-pos ba kamo og talaan o journal sa mga higayon sa dihang ang inyong koneksiyon ngadto sa Dios mas naklaro ninyo? Tingali mahimo ninyong dapiton kadtong inyong gisaligan sa pagpakigbahin sa ilang mga tinubdan sa balaan nga koneksiyon nganha kaninyo samtang mangita kamo og kahupayan ug pagsabot.

Naghunahuna ko, kon si Jesus mopili og usa ka dapit diin ikaw ug Siya mag-abot, usa ka pribado nga dapit diin ikaw makabaton og tiunay nga pagtutok ngadto Kaniya, mopili ba kaha Siya sa imong talagsaong dapit sa personal nga pag-antos, ang dapit sa imong labing lawom nga panginahanglan, diin walay laing makaadto? Sa dapit nga kamo mobati og tumang kamingaw nga sa tinuod nag-inusara ka apan dili kaayo, usa ka dapit nga tingali Siya lamang ang nakaadto apan sa pagkatinuod nangandam na nga makigkita kanimo didto sa imong pag-abot? Kon ikaw naghuwat Kaniya nga moabot, tingali Siya anaa na didto ug makab-ot ra?

Kon imong gibati nga napuno sa gugma niining panahona sa inyong kinabuhi, palihog sulayi ug ayaw kini og hiposi apan ipakigbahin kini. Isablig kini bisan asa ikaw moadto. Usa sa mga milagro sa balaanong pagdumala mao nga kon maningkamot kita sa pagpakigbahin sa gugma ni Jesus, atong makaplagan ang atong kaugalingon nga puno sa samang baroganan nga "bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag siya niini."

Ang mapuno sa gugma sa Dios mopanalipod kanato sa mga unos sa kinabuhi apan makapahimo sa atong malipayong mga higayon nga mas malipayon—ang atong malipayon nga mga adlaw, kon adunay kahayag sa adlaw sa langit, mas masanag pa sa kahayag sa adlaw sa atong kalag.

Atong buhaton nga "mogamot ug molig-on"-diha sa atong Jesus ug sa Iyang gugma. Atong

experiences of feeling His love and power in our lives. The joy of the gospel is available to all: not just the happy, not just the downcast. Joy is our purpose, not the gift of our circumstances. We have every good reason to “rejoice and be filled with love towards God and all men.” Let’s get full. In the name of Jesus Christ, amen.

pangitaon ug ibahandi ang mga kasinatian nga mobati sa Iyang gugma ug gahom sa atong mga kinabuhi. Ang hingpit nga kalipay sa ebanghelyo anaa alang sa tanan: dili lamang sa mga malipayon, dili lamang sa mga masulub-on. Ang hingpit nga kalipay mao ang atong katuyoan, dili ang gasa sa atong mga kahimtang. Kita adunay tanang maayong rason nga “magmaya ug mapuno sa gugma ngadto sa Dios ug sa tanan nga mga tawo.” Magbusog kita. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.